

Kitap ya Daniel - Namba Sambo na Tatu

Мекузоємб по историческым параллелям: обман Иероваама да испытот веры в Адвентистско движенье

Jeff Pippenger

2024-02-06

Mebuso le mema ya borwa li ile tsa gašana tlas'a kgalefo ya Modimo ka nywaga e dikete tše pedi, makgolo a mahlano, le masome a mabedi, e le phethagalo ya kgwerano e robegilego ya Lefitiko masome a mabedi a metšo e mehlano le masome a mabedi a metšo e tshela. Nywaga e masome a mane-tshela magareng ga bofelo bja kgalefo ya pele le ya mafelelo e be e emela go kgoboketšwa ga mebušo yeo e mebedi ya ba mmušo o tee wa Isiraele ya semoya ya sebjalebja ka 1844. Go kgoboketšwa ga ditšhaba tseo tše pedi go ile gwa emelwa ke dikota tše pedi tseo Hesekiele a ilego a di kopanya gotee le dikota tše pedi tseo mohlologadi wa Tsarefata a ilego a di topa kanegelong ya Eliya. Ka la 22 Oktobore, 1844 histori ya boporofeta ya mebušo ya leboa le ya borwa e ile ya fihla bofelong, gomme ka go dira bjalo ya boeletša histori ya mathomo ya mebušo yeo e mebedi.

Jeroboami o ile a hloma tsamaiso ya borapedi ya bohata mmusong wa leboya e le hore a thibele bafo ba hae ho ya Juda le ho rapela Modimo sehalalelong sa Jerusalema.

ឡើងយំប្រហែលនឹងក្នុងចិត្តថា៖ «ឥឡូវនេះ
រាជាណាចក្រនឹងត្រឡប់ទៅដល់រដ្ឋសាធារណៈប្រទេសប្រជាជននេះឡើងវិញ។ បើប្រជាជននេះឡើងវិញវាជាការប្រកួតប្រជែង
ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននេះនឹងត្រឡប់ទៅរកមុខរបស់ពួកគេ គឺរក្សាប្រជាជន
សុភមង្គលឡើងវិញ ហើយពួកគេនឹងសម្របខ្លួនឱ្យបានល្អបំផុតក្នុងការប្រកួតប្រជែង
សុភមង្គលឡើងវិញ»។ ដូច្នេះ សុភមង្គលនេះគឺជាប្រភេទនៃការរស់នៅ
ហើយមានផ្ទៃក្នុងគ្រប់គ្រងដោយប្រជាជនប្រទេសនេះកាន់កាប់ក្នុងថ្នាក់
«សម្រាប់អ្នកកាន់គ្រប់គ្រង ការឡើងវិញនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគឺជាប្រភេទនៃការរស់នៅ។ មើលចុះ
នេះជាប្រភេទនៃអ្នក អ្វីស្រដៀងនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងចក្រភពស៊ុរកអាល្លឺម៉ង់»។
លោកមានដាក់មួយនៅលើផ្ទៃ ហើយមួយទៀតដាក់នៅជាន់។
ក៏ដូចការនេះមានក្នុងរូបភាពជាមួយ
ពីព្រោះប្រជាជនមាននៅក្នុងប្រទេសនេះមុនប្រមូលនោះ រហូតដល់ដាន។
លោកក៏មានសង្កេតឃើញខ្ពស់ៗ
ហើយមានតែតាំងប្រជាជនក្នុងចំណោមប្រជាជនសាមញ្ញ
ដល់មិនមែនជាពួកកូនចៅលើ។ យំប្រហែលនឹងកាន់កាប់ពិធីបុណ្យមួយនៅខែទីបួនបី
នៃថ្ងៃនៃប្រទេសនៃនោះ ដូចពិធីបុណ្យដែលមាននៅយូដា
ហើយលោកមានផ្ទៃក្នុងលើអាសនៈ។ លោកមានផ្ទៃក្នុងនេះនៅលើផ្ទៃ
ដោយផ្ទៃក្នុងប្រជាជនលើក្នុងគ្រប់គ្រងលោកមានផ្ទៃក្នុង
ហើយលោកមានដាក់នៅលើផ្ទៃនៃប្រជាជននៃខ្ពស់ៗដែលលោកមានផ្ទៃក្នុង
ដូច្នេះ លោកមានផ្ទៃក្នុងលើអាសនៈដែលលោកមានផ្ទៃក្នុងនេះនៅលើផ្ទៃ
នៃថ្ងៃនៃប្រទេសនៃទីបួនបី
គឺក្នុងខែដែលលោកមាននឹកគិតឡើងដោយចិត្តខ្លួនឯង
ហើយមានកំណត់ពិធីបុណ្យមួយសម្រាប់កូនចៅអ៊ីស្រាអែល

ហើយលោកបានឡើងទៅលើអាសនៈ ហើយដុតកំញ័រ។ ១ ពង្សាវតារកុសតុរ
១២:២៦-៣៣។

គ្រប់បុរសធនការថ្វាយបង្គំរបស់គាត់ គឺជានិមិត្តរូបនៃសាសនាកាតូលិក
(ការថ្វាយបង្គំព្រះក្នុងដៃកុលាយ) ព្រោះដូចជាការបះបោររបស់អឺរីន
វាបានបង្កើតរូបភាពមួយសម្រាប់សត្វសាហាវ និងជារូបភាពនៃសត្វសាហាវផងដែរ។
រូបកូនគោទាំងពីរត្រូវបានផ្ទុកពីមាស ដដែលជានិមិត្តរូបនៃហែប៊ីឡូន។
រូបទាំងនោះត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ព្រះរបស់អេហេស៊ីប
ដដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដូចដដែលអឺរីនក៏បានកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកវាដែរ ថា
«ទាំងនេះហើយជាព្រះទាំងឡាយដដែលបាននាំពួកអុនកឡើងពីស្រុកអេហេស៊ីប»។
គាត់បានសង់អាសនៈពីរនៅក្នុងទីក្រុងពីរ ដដែលនៅពេលពិចារណាមគ្គុទ្ទ
វាតំណាងឲ្យការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងព្រះវិហារ (បេតអែល) និងរដ្ឋប (ដាន់)។
អាសនៈទាំងនោះជាប់ស្របនៃបន្ទប់នៃអាសនៈពិត ដដែលគឺជាព្រះគ្រីស្ទ
ដូចជាសាសនាកាតូលិកអះអាងថាខ្លួនជាតំណាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅលើផែនដី។
គាត់បានបង្កើតបញ្ជីតាមភាពមួយដដែលខូចបំផុត
ដូចជាបូជាច្រើនទាំងឡាយនៃសាសនាកាតូលិក។
គាត់បានផ្ទុកនិស្សិតមួយសម្រាប់ពិធីថ្វាយបង្គំរបស់គាត់
ដដែលខុសដោយចេតនាពីថ្មទាំងឡាយបុណ្យពិតរបស់ព្រះ
ដូចនេះហើយវាតំណាងឲ្យជម្រើសនៃអំពើថ្មថ្វាយបង្គំពិត
និងថ្មថ្វាយបង្គំក្នុងដៃកុលាយ។

Dalam pelaksanaan awal sistem ibadah palsu, Tuhan mengutus seorang nabi dari Yehuda untuk
menegur sistem ibadah tiruannya.

Mira, rawngbâwl na thu hmangin Judā atangin Pathian mi pakhat Bethel-ah a lo kal a;
Jeroboam chu hmeichhe hlanna mawhphurhna hlan turin maicham bulah a ding. Ani chuan
Lalpa thu hmangin maicham chu a au va, a ti, Aw maicham, maicham, Lalpan heti hian a sawi:
Ngai teh, Davida insuah bu atangin fapa pakhat a lo piang ang, a hming chu Josia a ni ang;
nangmah chung a hian hmun sang puithiamte, nangmah chung a hmeichhe hlanna tualte chu a
hlan ang, mihring ruhte pawh nangmah chung a hian an hal ang. Chumi ni vek chuan
chhinchhiahna pakhat a pe a, a ti, He hi Lalpan a sawi chhinchhiahna a ni; ngai teh, maicham
chu a keh ang a, a chungah vuvulhna awm chu a lo luang ral ang. 1 Lalte 13:1–3.

Porofeta yobe daga Yahuda wa'ajii annabaaku tati di dābbitinii danygol laawol masiibaajo
Yoosiya. O wadi annabaaku wonde Yoosiya warayoo ardiibe laabube be kuutortee e nder sakkirde
fewre ndee, e wonde Yoosiya hulaayoo koye yimbe dow nden sakkirde wonnde. Kadi o hokki
Yeroboyam maande, o hollii wonde sakkirde Yeroboyam maa fey/ittee e cemb nduu maa rufee.
Fuu dum wadii no Haala Joomiraado wi'i, kono nde Yeroboyam nani wa'ajii porofeta on, o metti
ndiyan e o yidi wadde porofeta on, kono Alla woni e juude dum.

'Me ho etsahetse, eitse ha morena Jeroboame a utloa polelo ea monna oa Molimo, ea neng a
hoeletse khahlanong le aletare Bethel, a otlolla letsoho la hae a le holim'a aletare, a re: Mo
tshwareng. Eaba letsoho la hae, leo a neng a le otlolletse khahlanong le eena, lea oma, hoo a
ileng a sitoa ho le khutlisetsa ho eena hape. Le aletare ea petsoha, 'me molora oa tsoloha
aletareng, ho ea ka pontšo eo monna oa Molimo a neng a e fane ka lentsoe la Jehova. 1 Marena

13:4, 5.

Tanda itu segera digenapi, dan tangan Yerobeam menjadi lumpuh.

राजाले परमेश्वरका मानसिलाई उत्तर दिएर भने, “अब तमी परमप्रभु तमिंरा परमेश्वरको सामु वनिती गर, र मेरो नमिर्तप्रार्थना गर, ताकि मेरो हात फेरि पहिलेझैँ बहाल होस्।” तब परमेश्वरका मानसिले परमप्रभुसति बनिती गरे, र राजाको हात फेरि बहाल भयो, र पहिले जस्तै भयो। अनि राजाले परमेश्वरका मानसिलाई भने, “मसँग घरमा आऊ, र आफूलाई ताजगी देऊ, अनि म तमीलाई इनाम दनिछु।” तर परमेश्वरका मानसिले राजालाई भने, “यदतिमिले मलाई तमिंरो घरको आधा भाग नै दिए पनि, म तमीसँग भतिर पस्नेछैनँ; न त म यस ठाउँमा रोटी खानेछु, न पानी पडिनेछु; कनिक परमप्रभुको वचनद्वारा मलाई यसरी आज्ञा गरिएको थियो, यसो भन्दै, ‘रोटी नखानू, पानी नपडि, र जुन बाटो भएर तमी आएका थियौ, त्यही बाटो फर्केर नजानू।’” यसरी उनी अर्को बाटो लागे, र जुन बाटो भएर बतेल आएका थिए, त्यही बाटो फर्केनन्। १ राजा १३:६-१०।

Yesu nthawi zonse amaonetsa chimaliziro cha chinthu ndi chiyambi cha chinthu, ndipo chiyambi cha maufumu akumpoto ndi akumwera a Israyeli wakale weniweni chimathera m'mbiri imene ndodo ziwirizo ziphatikizidwa kukhala ndodo imodzi, yoyimira mtundu wa Israyeli wauzimu wamakono.

Dalam sejarah ketika kedua batang itu dipersatukan, suatu proses pengujian tiga langkah telah dimulai pada akhir zaman pada tahun 1798. Kedua batang itu (kerajaan-kerajaan) sedang dihipunkan sebagai persiapan bagi pencurahan Roh Kudus dalam Seruan Tengah Malam. Pada kekecewaan pertama pada musim semi tahun 1844, kaum Protestan gagal dalam proses pengujian itu dan menjadi putri-putri Katolik, dengan demikian mengulangi peresmian suatu sistem ibadah palsu, sebagaimana telah dilambangkan oleh Yerobeam.

Ntlatatso ya Boporotesetanta e ne e le tiro e Modimo a e dirileng gore a ntshe kereke e e mo nageng ya sekaka mo ditumelong tsa botlhola, mo ditlwaelong le mo mekgweng ya kereke ya Roma. Go simolola ka nako ya Martin Luther, boammaaruri jo bo ntseng bo oketsega bo ne jwa senolwa, bo supa seaka sa Ture e se sepe fa e se tsamaiso ya boheitane ya kobamelo e e khurumeditweng ka boipolelo jwa maaka jwa Bokeresete. E ne e le boikaelelo jwa Morena go ntsha batho ba gagwe ba ba thopilweng mo lefifing, jaaka A ne a dirile fa batho ba Gagwe e ne e le batlhanka kwa Egepeto. O ne a ba golola mo bokgobeng jwa Egepeto gore a ba neye molao wa Gagwe. Go gana ga Boporotesetanta go sala morago lesedi le le oketsegang la kitso le le neng la khurumololwa ka 1798, go ne ga ba thibela go lemoga molao le tiro ya boammaaruri ya Keresete mo lefelong le le boitshepo ka 1844.

ការបដិសេធរបស់ពួកគេចំពោះសារនៃម៉ោងជំនុំជម្រះ

មានបង្ហាញថាពួកគេបានកុលាយជាកូនស្តីរបស់ព្រះវិហាររ៉ូម

ហើយបន្ទាប់មកពួកគេបានបង្កើតឡើងនូវបុព្វតន្ត្រីបង្កប់នូវបង្កំកុលនៃកុលាយមួយ

ដដែលគួរមានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃកូនបទគម្ពីរថា ជាហោរាកុលនៃកុលាយ

(ឬតស៊ូតង់កុបត់ជំនឿ)។ ពួកមីល្លីវិយ៉ាត់ស្តីពីរោះត្រង់

ដដែលបានចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធជនោយសចក្តីជំនឿ នៃថ្ងៃទី 22 ខែតុលា ឆ្នាំ 1844

មានទទួលបាននូវនិរន្តរភាព

ហើយមាននាមកនូវការសុតិបន្តនៃសង្គមបុព្វតន្ត្រីបង្កប់នូវបង្កំកុលនៃកុលាយ

ដល់អ្នកអាងថាជាបុគ្គលស្មោះ ខណៈដែលកាន់ខ្ជាប់បុព្វលាភណ្ឌចម្បងនៃសាសនាម៉ិស្ស៊ីព្រះ
នោះគឺជាការថ្កុលបង្កគំរាមកំហែង ហើយមកពីយូដា
ជានិមិត្តរូបនៃអារម្ភន៍សម័យប៊ែរលីយ៉ាញ ដែលបានទទួលស្គាល់
និងប្រកាសសាររបស់ទេវតាទីបី ដែលបានមកដល់នៅថ្ងៃទី 22 ខែតុលា ឆ្នាំ 1844។

Bila berhadapan dengan permintaan Yeroboam agar nabi itu datang ke rumahnya dan menyegarkan dirinya, nabi itu menyatakan petunjuk-petunjuk khusus yang telah diberikan kepadanya oleh Tuhan. Perintah itu juga diberikan kepada Adventisme Millerit. Perintahnya ialah supaya mereka jangan kembali melalui jalan yang telah mereka tempuh, dan Adventisme Millerit telah keluar dari denominasi-denominasi Protestan. Mereka telah dipisahkan dari orang-orang Protestan pada kekecewaan yang pertama pada musim semi tahun 1844, dan Yeremia memberikan suatu contoh tentang petunjuk-petunjuk yang sama persis yang telah diberikan kepada nabi Yehuda itu.

Kata-kata-Mu didapati, lalu aku memakannya; dan firman-Mu menjadi bagiku kegirangan dan sukacita hatiku, sebab aku disebut dengan nama-Mu, ya TUHAN, Allah semesta alam. Aku tidak duduk dalam perkumpulan para pencemooh, dan tidak bersukaria; aku duduk seorang diri oleh karena tangan-Mu, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah kesakitanku tetap berlangsung, dan lukaku tidak tersembuhkan, yang enggan disembuhkan? Masakan Engkau sungguh-sungguh menjadi bagiku seperti pendusta, seperti air yang mengecewakan? Sebab itu beginilah firman TUHAN: Jika engkau berbalik, maka Aku akan memulihkan engkau kembali, dan engkau akan berdiri di hadapan-Ku; dan jika engkau mengeluarkan yang berharga dari yang hina, engkau akan menjadi seperti mulut-Ku; biarlah mereka berbalik kepadamu, tetapi janganlah engkau berbalik kepada mereka. Dan Aku akan menjadikan engkau bagi bangsa ini tembok tembaga yang berkubu; mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab Aku menyertai engkau untuk menyelamatkan engkau dan untuk melepaskan engkau, demikianlah firman TUHAN. Dan Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang fasik, dan Aku akan menebus engkau dari genggam tangan orang-orang yang kejam. Yeremia 15:16–21.

Pada penggenapan nubuatan waktu dari Malapetaka yang kedua, pada tanggal 11 Agustus 1840, malaikat perkasa dalam Wahyu sepuluh turun dengan sebuah kitab kecil yang terbuka di tangannya, dan Yohanes diperintahkan untuk pergi mengambil kitab itu dan memakannya. Yeremia melambangkan mereka yang memakan kitab kecil itu pada titik sejarah tersebut, dan kata-kata itu manis seperti madu, sebab kata-kata itu merupakan “kegirangan dan sukacita” “hatinya.” Tetapi oleh karena “tangan” Allah, Yeremia “dipenuhi” “dengan geram,” ia “terluka” dan berada dalam “kesakitan yang terus-menerus.” Oleh karena “tangan” Allah, Yeremia mengisyratkan bahwa Allah telah menjadi “bagi” Yeremia “seperti seorang pendusta,” dan seperti “air yang mengecewakan.” Tuhan telah menahan “tangan”-Nya atas suatu kekeliruan dalam beberapa angka pada bagan tahun 1843.

Yeremia melambangkan kekecewaan pertama kaum Millerit, ketika penglihatan Habakuk berlambat-lambat. Bagi mereka yang dilambangkan oleh Yeremia, tampaknya pekabaran, yang dilukiskan sebagai “hujan,” telah gagal. Namun Habakuk telah menyatakan, “sebab penglihatan itu

masih menanti waktu yang telah ditetapkan, tetapi pada akhirnya itu akan berbicara dan tidak berdusta; sekalipun berlambat-lambat, nantikanlah itu; sebab itu pasti akan datang, itu tidak akan berlambat-lambat.” Yeremia mengira Allah berdusta, dan bahwa pekabaran itu (hujan) telah gagal, padahal itu hanya berlambat-lambat.

God ama Jeremiah se de se, “se wosan ba a, mede wo besan aba bio, na wobegyina m’anim; na se woyi nea esom bo no fi nea enye mu a, wobey se m’anom: won na wonsan mmra wo nkyen; na wo de, nsan nko won nkyen.” Awerehow no akyi no, Jeremiah, a ogyina ho ma Onyankopon nkurofo a ese se wosan ko Awurade som mu na wopopa abasamtu a ebae bere a na ete se asem no adi huamm no, no. Se Jeremiah bedi ahyede a wode ama no no so a, Onyankopon bema no kwan ma waye Ne kasafo.

Wasisau bwinga kwa thuto ea rōna nakong ena ke seo Molimo a ileng a se bolella Jeremia mabapi le “phutheho ea basomi” ba neng ba “thabile” ka lebaka la ho nyahama ha hae. O ile a bolella Jeremia hore basomi ba ka khutlela ho Jeremia, empa eena a se ke a khutlela ho bona le ka mohla. Jeremia o ne a emela ba ileng ba ema khahlanong le Maprostanta ao a neng a sa tsoa khetha ho khutlela lesakeng la Bok’hatholike ’me a fetoha barali ba Babylona, baprofeta ba bohata ba Baale le Ashtaroth. Jeremia o ne a emela moporofeta oa Juda eo, sebakeng sona seo moleng oa boprofeta, a ileng a khalemela tsamaiso ea borapeli ea bohata ea Jeroboame qalong ea ’muso oa leboea, ka hona a tsoantsetsa ho kenngoa ha tsamaiso ea bohata ea borapeli eo e neng e le setsoantso sa Bok’hatholike qetellong ea nalane ea ’muso oa leboea. Moporofeta o ile a bolella Jeroboame, ha Jeroboame a ne a ithaopela ho theha selekane, hore a se ke a ja, kapa a noa, kapa a khutla ka tsela eo a tlileng ka eona.

Raja berkata kepada abdi Allah itu, “Marilah pulang bersama-sama aku dan segarkanlah dirimu, maka aku akan memberimu suatu upah.” Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, “Sekalipun engkau memberikan kepadaku setengah dari isi rumahmu, aku tidak akan masuk bersama-sama engkau, dan aku tidak akan makan roti ataupun minum air di tempat ini. Sebab demikianlah diperintahkan kepadaku oleh firman TUHAN, demikian: Jangan makan roti, jangan minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang sama dengan jalan yang engkau tempuh ketika datang.” 1 Raja-raja 13:7–9.

Ukubonakaliswa komprofethi wakwaJuda kuhambisana nomsebenzi wabaprofethi bamanga bakaBhali no-Ashtaroti endabeni ka-Eliya. Impela, umlando wamaMillerite nawo ungumlando ka-Eliya, ngoba uMiller wayengu-Eliya. Endabeni ka-Eliya, abaprofethi bakaBhali no-Ashtaroti benza umdanso wenkohliso, owavezwa njengobuwula lapho umlilo wehlela uvela kuNkulunkulu wadla umnikelo ka-Eliya, ngaleyo ndlela ufanekisela ukuthululwa koMoya oNgwele ekukhaleni kwaphakathi kobusuku emlandweni wamaMillerite. Ukungqubuzana kwalowo mlendo kwamela ukungqubuzana kuka-Eliya wesibili, owayenguJohane uMbhapathizi, ngesikhathi somdanso wenkohliso owenziwa yindodakazi kaHerodiya (uSalome). UHerodiya wayefanekiselwa nguJezebeli, kanti uJezebeli uwuphawu lwesonto lamaKatolika.

Pada tahun 1844, gereja-gereja Protestan menjadi Salome, anak perempuan Herodias (Izebel). Dalam tarian penipuan itu, Herodes telah menjanjikan setengah dari kerajaannya, dan ia melakukannya pada hari ulang tahunnya, sehingga melambangkan hari-hari terakhir ketika sepuluh

raja, yang dilambangkan oleh Ahab (raja atas sepuluh kerajaan utara), setuju untuk memberikan kerajaan mereka kepada kepausan (Izebel). Memberikan “setengah dari kerajaanmu” adalah lambang suatu konfederasi, dan nabi dari Yudea itu dengan jelas memberitahukan kepada Yerobeam bahwa ia tidak akan pernah membentuk persekutuan dengan raja yang murtad itu atau mendukung sistem ibadah palsu.

Itulah juga yang Tuhan firmankan kepada Yeremia, ketika Ia mengatakan bahwa “perkumpulan para pencemooh” (Protestanisme murtad) dapat kembali kepada Yeremia, tetapi Yeremia sama sekali tidak boleh kembali kepada mereka, atau kembali melalui jalan yang telah ditempuhnya. Tetapi nabi Yehuda itu justru melakukan hal itu, sebab ia diperdaya oleh seorang nabi palsu dan pendusta sebelum ia kembali ke Yehuda—sebelum ia menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya.

అవ్వును బేతేల్లో ఒక వృద్ధ వరవక్త నీవనించుచుండెను; ఆ దేవమున బేతేల్లో దేవుని మనుష్యుడు చేసిన కార్యములను నీటిని అతని కుమారులు వచ్చి అతనికి తెలియజేసెరి; అతడు రజుతో చివ్విన మాటలనును వరు తమ తండ్రికి తెలియజేసెరి. అవ్వును వరి తండ్రి వరిని, అతడు ఏ దరిన వలెనెను? అని అడిగెను. ఎందుకనగ యాద నుండి వచ్చిన ఆ దేవుని మనుష్యుడు ఏ దరిన వలెనె అతని కుమారులు చూచుచుండిరి. అతడు తన కుమారులతో, నకు గడిదకు కట్టువేయుడి అనెను. అవ్వును వరు అతనికి గడిదకు కట్టువేసెరి; అతడు దనిమీద ఎక్కి, దేవుని మనుష్యుని వంబడించి వలె, అతడు ఒక వృక్షమున కరింద కూర్చుండగ కనుగొనెను; అవ్వును అతనితో, యాద నుండి వచ్చిన ఆ దేవుని మనుష్యుడు నీవన? అని అడిగెను. అతడు, నీ అనెను. అవ్వును అతడు అతనితో, న ఇంటికి వచ్చి అన్ము తినుము అనెను. కనీ అతడు, నను నీతో తిరిగి వచ్చలేను, నీతో లోపలికి వెళిలెను; ఈ న్ధలములో నీతో కూడ అన్ము తినను, నీరు త్రగను; ఎందుకనగ యహోవ వక్తయముచేత నకు ఇలా చివపబడెను: నీమ అకడ అన్ము తినకూడదు, నీరు త్రగకూడదు, వచ్చిన దరిననీ తిరిగి వెళిలకూడదు అనెను. అవ్వును అతడు అతనితో, నీమలాగే ననుకూడ ఒక వరవక్తనే; యహోవ వక్తయముచేత ఒక దూత నతో మాటలాడి, ఇతడు అన్ము తిని నీరు త్రగగునట్లు ఇతనిని నీతో కూడ నీ ఇంటికి తిరిగి తీసికొనిరమ్మని చివెను అనెను. అయితే అతడు అతనితో అబద్ధమాడెను. కబట్టి అతడు అతనితో తిరిగి వెళి, అతని ఇంటిలో అన్ము తిని, నీరు త్రగెను. వరు భజనమునకు కూర్చుండగ, అతనిని తిరిగి తీసికొని వచ్చిన ఆ వరవక్తకు యహోవ వక్తయము వచ్చెను; అవ్వును అతడు యాద నుండి వచ్చిన ఆ దేవుని మనుష్యునికి మోక్షపట్టి, యహోవ ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు: నీమ యహోవ వక్తయమునకు అవిధ్యుడవై, యహోవ నీ దేవుడు నీకు ఆజ్ఞావించిన ఆజ్ఞానుగ్గెనక, తిరిగి వచ్చి, యహోవ నీతో అన్ము తినవద్దు, నీరు త్రగవద్దు అని చివ్విన ఆ న్ధలములో అన్ము తిని, నీరు త్రగితివి గనుక, నీ మృతదేహము నీ వీతరుల సమాధికి చేరదు.

Ka nako eo, ka mor'a hore a je bohobe, le ka mor'a hore a noe, a mo qhanehela tonki, e leng bakeng sa moprofeta eo a neng a mo khutlisitse. Eitse ha a se a ile, tau ea mo khahlanyetsa tseleng, ea mo bolaea; setopo sa hae sa lahleloa tseleng, tonki ea ema pel'a sona, le tau le sona la ema pel'a setopo. 'Me, bonang, ha feta batho, ba bona setopo se lahliloe tseleng, le tau le eme pel'a setopo; ba ea, ba bolela taba eo motseng oo moprofeta e moholo a neng a lula ho oona. Eitse ha moprofeta ea neng a mo khutlisitse tseleng a utloa hoo, a re: Ke monna oa

Molimo, ea ileng a se ke a mamela lentsoe la Jehova; ka baka leo Jehova o mo neetse tau, e mo tabotseng, ea mo bolaea, ho ea ka lentsoe la Jehova leo a ileng a le bua ho eena. A bua le bara ba hae, a re: Nqhanehele tonki. Ba e qhanehela. Eaba oa tsamaea, a fumana setopo sa hae se lahliloe tseleng, tonki le tau li eme pel'a setopo; tau le ne le sa ja setopo, leha e le ho tabola tonki. Moprofeta a nka setopo sa monna oa Molimo, a se beha holim'a tonki, a se khutlisa; moprofeta e moholo a tla motseng hore a lle, le ho mo pata. A beha setopo sa hae lebitleng la hae; ba mo llela, ba re: Oho, mor'eso! Eitse, ka mor'a hore a mo pate, a bua le bara ba hae, a re: Ha ke shoa, le mpate lebitleng leo monna oa Molimo a patiloeng ho lona; le bee masapo a ka pel'a masapo a hae; hobane polelo eo a ileng a e hoeletsa ka lentsoe la Jehova khahlanong le aletare e Bethele, le khahlanong le matlo 'ohle a libaka tse phahameng tse metseng ea Samaria, e tla fela e etsahale. 1 Marena 13:11–32.

Re tla tswelela thuto eno mo setlhogong se se latelang.

“Apabila kuasa Allah bersaksi tentang apa yang merupakan kebenaran, maka kebenaran itu harus tetap berdiri untuk selama-lamanya sebagai kebenaran. Tidak boleh diterima andaian-andaian kemudian yang bertentangan dengan terang yang telah Allah berikan. Akan bangkit orang-orang dengan tafsiran-tafsiran Kitab Suci yang bagi mereka merupakan kebenaran, tetapi yang sebenarnya bukan kebenaran. Kebenaran untuk masa ini telah Allah berikan kepada kita sebagai dasar bagi iman kita. Dia sendiri telah mengajar kita apa itu kebenaran. Seseorang akan bangkit, dan kemudian yang lain lagi, dengan terang baru, yang bertentangan dengan terang yang telah Allah berikan di bawah pernyataan Roh Kudus-Nya. Masih ada beberapa orang yang hidup yang telah melalui pengalaman yang diperoleh dalam penegakan kebenaran ini. Allah dengan murah hati telah memelihara hidup mereka supaya mereka dapat mengulangi, dan mengulangi hingga penutupan hidup mereka, pengalaman yang telah mereka lalui, sebagaimana yang dilakukan oleh rasul Yohanes hingga saat penutupan hidupnya. Dan para pembawa panji yang telah gugur dalam kematian harus terus berbicara melalui pencetakan semula tulisan-tulisan mereka. Saya diberi petunjuk bahawa demikianlah suara mereka harus didengar. Mereka harus memberikan kesaksian mereka tentang apa yang membentuk kebenaran untuk masa ini.

“Ndzi nga fanelangi ku amukela marito ya lava taka ni rungula leri kanetanaka ni timhaka to hlawuleka ta ripfumelo ra hina. Va hlengeletana nhlayo leyikulu ya Matsalwa, kutani va yi hlengeleta ehenhla ka tidyondzo leti va ti tiyisisaka tanihi vumbhoni. Leswi swi endliwile minkarhi yo tala swinene emalembeni ya makume ntlhanu lama hundzeke. Naswona hambiloko Matsalwa i rito ra Xikwembu, naswona ma fanele ku xiximiwa, ku ma tirhisa hi ndlela yoleyo, loko ku tirhisa koloko ku susa phuphu rin'we emisaveni ya masungulo leyi Xikwembu xi yi tiyiseke emalembeni lawa ya makume ntlhanu, i xihoxo lexikulu. La endlaka ku tirhisa koloko a nga xi tivi xikombiso lexi hlamarisaka xa Moya lowo Kwetsima lexi nyikeke matimba ni ntikelo eka marungula ya nkarhi lowu hundzeke lama fikeke eka vanhu va Xikwembu.”

“Bukti-bukti Elder G tidak dapat dipercayai. Jika diterima, bukti-bukti itu akan memusnahkan iman umat Tuhan terhadap kebenaran yang telah menjadikan kita sebagaimana adanya.”

“Nimenyerigwa kuvuga ko aya magambo dushobora kuyakoresha nk’aho akwiriye iki gihe, kuko igihe kigeze aho icyaha kigomba kwitwa izina ryacyo nyaryo. Tubangamirwa mu murimo wacu n’abantu batihannye, bashaka icyubahiro cyabo bwite. Bifuza ko batekerezwa ko ari bo batangije inyigisho nshya, ibyo batangaza bavuga ko ari ukuri. Ariko niba izo nyigisho zakirwa, zizaganisha ku guhakana ukuri Imana yari imaze imyaka mirongo itanu iha ubwoko bwayo, ikwemeza binyuze mu gihamba y’Umwuka Wera.” Selected Messages, igitabo cya 1, 161.